

1
1 DK-209-176-II/49

Z A P I S N I K

razgovora o predratnom radu KP u Banjoj Luci vodjenog sa drugom Veljkom Djordjevićem u prostorijama Sremskog arhiva u Banjoj Luci dne 6 septembra 1958 godine.

Razgovor je snimljen na magnetofonsku vrpcu.

Ibro Ibragović-Druži Djordjeviću, molim te da pročitaš svoj izvještaj o radu Partije u predratnom periodu, koji si evojavremeno dao drugu Safetu Filipoviću.

Veljko Djordjević u martu mjesecu 1956 godine došao je kod mene u preduzeće "Vrbas" drug Munir Kadić i zamolio je da preko njega dadem izjavu o radu partiske organizacije u 1929 i 1930 godini, koja je izjava trebala drugu Safetu Filipoviću. Tada sam ja prema svojim sjećanjima dao slijedeću izjavu:

"Šestojanuarsku monarchofašističku diktaturu dočekao sam kao sekretar SKOJ-a u Banjoj Luci. Organizacija SKOJ-a je dočekala diktaturu sa vrlo malim brojem. Sjećam se da su tada članovi SKOJ-a bili Abduselam Gvoždjan, Berko Šupek, Edo Kunštek, Abduselam Blikić i još drugi drugovi. Nama su održali predavanja Nasleša Veselin, Alihodžić Asim, profesor Seremet i Avđo Čardžić a mi smo raspadavali "Borbu" brošure i drugu štampu, zalažili u prostorije nezavisnih sindikata i nastojali tako da proširimo naš krug. Naš komitet SKOJ-a bio je povezan sa pokrajinskim komitetom SKOJ-a u Zagrebu, a ja kao sekretar dopisivao sam se sa komitetom tintom. Tinte je bilo dvije vrste: jedna je bila potpuno nevidljiva i služila je za pisanje, a druga je bila smeđa i služila je za dešifriranje, te sa njom kad se prenese papir ispisana slova bijelom tintom postaju tamna i čitljiva. Mislim odmah prvič dana mjeseca januara 1929 godine bile je pozvana naša banjalučka Skojevska organizacija, da posalje svog delegata na konferenciju Pokrajinskog komiteta u Zagrebu, a za delegata sam bio ja određen. Preko veze nekog Mađurana, studenta

iz Gospida, trebalo je da dodjen u Zagreb odneno da prisustvujem konferenciji SKOJ-a. U Zagrebu sam oteo u jednom nepoznatom stvu, gdje je drug Sunja sa nekim mladincima držao sastanak i tumaćio im dijalektički materijalizam po Talhajuera. Kasnije sam saznao da je Sunja bio konspirativno ime druga doktora Levija, koji je mislim sada general u našoj Armiji jer sam se sa Sunjom sastao u zatvoru u Mitrovici 1937 godine, odnosno ispravljao, čini mi se da je sada drug Levi u Sarajevu i da je predsjednik Savjeta za narodno zdravlje. Na konferenciji PK SKOJ-a podnijet je politički i organizacioni izvještaj a mi delegati prednosili smo izvještaj sa terena. Konferenciji je prisustvovao i član CKK PJ, za kojega sam kasnije čuo da je postao izdajnik. Po nekim kasnijim informacijama to je bio takođeni Beg ili Aga, kao konspirativno njegovo ime, koji je održavao veze sa Šefom policije u Zagrebu Bedekovićem. Tako se barem govorilo. Ubrzo poslije konferencije, rukovodstvo SKOJ-a u Zagrebu jednim dijelom je pobijeno u borbi sa Žandarmerijom i to mislim u Samoboru. Na mani samoj konferenciji održavan je kurs na oružani sastanak i te prvenstveno na teritoriji Hrvatske. Govorilo se o potrebi prikupljanja oružja, organizovanju odreda itd. ali ne sjedam se da su u tom pogledu dati neki konkretni zadaci, ^{t.j.} konkretni zadaci nisu dati barem našoj organizaciji u Banjoj Luci. Sjedam se samo, da je moj izvještaj ocjenjen da SKOJ u Banjoj Luci dobro radi i da nam je data uputa, da svakako moramo proširiti rad naš u industrijskim preduzećima u Banjoj Luci i to na "Pilani", u "Tvornici duhana" u rudniku Laus. Po dolasku sa konferencije iz Zagreba, podnio sam izvještaj, a tadašnji sekretar Mjesnog komiteta u Banjoj Luci drug Pavle Radan mi je saopštio da sam primljen u Partiju. Ubrzo iza toga kooptiran sam u Mjesni komitet Partije. U komitetu je pored Pavla Radana i mene bio i Idriz Maslo ispred SKOJ-a. Član komiteta je takođe bio, kolike se sjedam i Avdo Čardžić, naš

delegat na IV Kongresu KPJ u Drezdenu. On je po povratku sa Kongresa izbjegavao da podnese izvještaj i da dodje na satašak, pa je zbog toga isključen iz Partije. Uskoro je bio uhapšen i osudjen na 10 godina robije, ali interesantno, da u vezi sa tim iz Banje Luke niko nije bio niti hapšen, niti je protiv koga vođena istraga u Banjoj Luci. Da li je to bio rezultat njegovog dobrog držanja pred klasnim neprijateljem, ali rezultat sticaja drugih okolnosti, to mi nije poznato. Najaktivniji radnički u nezavisnim sindikatima su pohapšeni. Partija se je tada povukla u strogu ilegalnost. Čelije su projale po tri člana. Rad se vodio uglavnom na političko-tečeretskom uzdizanju. Direktiva je bila stvarati partiskske čelije u industrijskim preduzećima, bojkotovati postojeće legalne sindikate i nasuprot tim legalnim sindikatima stvarati ilegalne sindikate, a od masovnih, legalnih postojjećih organizacija, održati sportski klub "Borac". U to vrijeme u Tvornici duhana je оформljena i postojala partiskska čelija: Mandrović i Volak, pa sam u njoj i ja održavao sastanke. Na Pilani je stvarana grupa od Franje Sarafina, Franje Lemajića, Ivice Siglera i Šmita. U selu Han Kolima bila je grupa u kojoj su bili: Gajić Gojko, Milan i Nenad Gajić, Ostoja Knežević. Ta grupa je držala stalnu vezu preko Fazlića Smaje, obućara iz Gornjeg Šehera. Vršilo se je prikupljanje crvene pomoći, a krug ulagača stalno se povećavao. "Borac" je ostajao iz dana u dan stožer oko kojeg se okupljalo sve ono što je bilo napredno u Banjoj Luci. Kod srednjoskolaca, a naročito u Gimnaziji, partiskska je organizacija imala veliki utjecaj. Vezu sam održavao sa Rakić Vojom, sada profesorom, mislim, Ekonomskog fakulteta, sa tadašnjim profesorom u Gimnaziji Jovanovićem, zvanim "Šule" i profesorom Slijepčevićem. Mjesni komitet je samoinicijativno izdavao par puta letke o izvještajima o političkoj situaciji.

Ove izvještaje sam je pisao, a letkom smo sastavljali ja i Idriz Maslo. Teći su i po noći pisani u kući Idriza Masla. Na tome je radila i drugarica Ruža Oljača, mislim da je sada profesor Više pedagoške škole u Sarajevu. Partijska organizacija, kako se vidi je radila u uslovima Šestojanuarske diktature, iako nije imala stalnu vezu sa Zagrebom. Ukoliko se sjedam u 1931 godini ni ili 1932 godini, putem Asime Alihodžića, uspostavljena je veza u Zagrebu. Mislim da su tih godina održane i dvije partijske konferencije u prisustvu delegata PK iz Zagreba i toj jedna u kući nekog starog Plivea iz Suturlije, a druge u kući Idriza Masla. Čini mi se da je datačnji delegat iz Zagreba se zvao ilegalnim imenom "Stari", koji je dolazio par puta u Banju Luku i to kući Idriza Masla, koji je tada bio sekretar Mjesnog komiteta.

Napominjem da sam sve gornje o radu partijske organizacije u Banjoj Luci 1929 i 1930-oj godini, napisao isključivo iz svojih ličnih sjedanja, bez predhodnog razgovora i provjerevanja sa drugim prešivjelim drugovima. Stoga dopuštam mogućnost, da su neki opisani dogadjaji nisu tačno vremenски označeni, dok nesumljivo se zbili prvih dana Šestojanuarske diktature, odnosno u tome periodu.

Ja sam spreman da svojim sjećanjima podognem red na pisanju istorije rada partijske organizacije u Banjoj Luci i razvitka radničkog pokreta, jer sam učestvovao u tim dogadjajima, ali vas molim da bismo što bolje uspjeli u svom tom radu, da bi najbolje bilo da se mi stari sastanemo i u zajedničkom razgovoru rasčistimo detalje i prijetimo se pojedinim dogadjajima. Eto, ja bih se sigurno mnogo čega sjetio, kada bi u razgovoru sa Safetom Filipovićem osvjetljavalici pojedine dogadjaje iz predsjedničkog rada Partije, jer drug Safet sigurno mnogo toga zna iz tog perioda.